

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 47/23

Na osnovu člana 31. stav (1) tačka b) i člana 90. stav (1) Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/23), a u vezi s članom 140. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 28/09, 11/20 i 19/20), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 32. sjednici održanoj dana 25.10.2023. godine, donijelo je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI GRADONAČELNICI GRADA SARAJEVA ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE BAR, CRNA GORA, I GRADA SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA

Član 1.

Ovom odlukom uspostavlja se saradnja između Opštine Bar, Crna Gora, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

Član 2.

Saradnja iz člana 1. Odluke uspostavlja se potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Opštine Bar, Crna Gora, i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina, čiji je tekst sastavni dio Odluke.

Član 3.

Gradonačelnica Grada Sarajeva ovlaštena je da u ime Grada Sarajeva potpiše Sporazum po stupanju na snagu ove odluke.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-1589/23
25. oktobra 2023. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Jasmin Ademović, s. r.

Na osnovu obostrano iskazane volje o jačanju međusobne saradnje, uspostavljanju pobratimskih odnosa i dugoročnog partnerstva, a polazeći od civilizacijske potrebe ostvarivanja prijateljstva i uvažavanja ljudi, naroda i gradova, uvjereni da će ovaj

novi vid saradnje doprinijeti diverzifikaciji odnosa između strana, ovlašteni predstavnici Opštine Bar, Crna Gora i Grada Sarajeva, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: strane) svečano potpisuju

SPORAZUM O SARADNJI

Član 1.

Ovim Sporazumom strane potvrđuju svoju zainteresovanost za razvojem i poboljšanjem prijateljskih odnosa i saradnje, zasnovanih na uzajamnom poštovanju i razumijevanju, te svoju namjeru da obogaćuju svestrane odnose i sadržaje kao prilog još snažnijem povezivanju stanovnika opštine Bar i grada Sarajevo.

Strane se obavezuju da će saradivati sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta svojih lokalnih samouprava kako bi osigurale ekonomski i društveni razvoj lokalnih zajednica i u cilju realizacije projekata od zajedničkog interesa.

Član 2.

Na osnovu načela bilateralne saradnje, povjerenja, jednakosti i obostrane koristi, strane se obavezuju da će uspostavljati trajne odnose partnerstva u sljedećim oblastima:

- a) ekonomije - kroz predstavljanje preduzetnika i saradnju malih i srednjih preduzeća i stvaranje ambijenta za zajednička ulaganja,
- b) sporta - kroz saradnju i učešće sportista na sportskim manifestacijama,
- c) kulture - kroz predstavljanje kulturnog naslijeđa, razmjenu umjetnika i njihovo učešće na kulturnim manifestacijama,
- d) obrazovanja - kroz razmjenu učenika i poticanje partnerstava između škola,
- e) turizma - kroz promociju turističkih potencijala,
- f) zajedničkog apliciranja sa prekograničnim projektima kod EU fondova i
- g) lokalne javne uprave.

Član 3.

U skladu sa svojim nadležnostima, strane će:

- a) poticati razmjenu iskustava i najboljih praksi između delegacija stručnjaka koji sprovode aktivnosti u oblasti kulture, ekonomije, administracije, turizma, sporta, obrazovanja, implementacije multilateralnih i bilateralnih projekata i dr.,
- b) doprinositi razvoju saradnje između organizacija i institucija u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, turizma i lokalne javne uprave.

Član 4.

U skladu sa stručnom praksom, a na osnovu načela saradnje, poštovanja i povjerenja, nadležne službe strana će kontinuirano sprovoditi aktivnosti kojima će se obezbijediti djelotvorna realizacija svih zajedničkih projekata u oblastima koje su utvrđene Sporazumom.

Član 5.

Svaka strana će samostalno, u granicama propisanim nacionalnim zakonodavstvom država dvije strane, snositi troškove nastale tokom realizacije ovog ugovora o saradnji.

Član 6.

Svaki spor u vezi sa tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma o saradnji rješavat će se u direktnim pregovorima.

Član 7.

Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom potpisivanja.

Svaka strana može u bilo kojem trenutku otkazati Sporazum slanjem pisanog obavještenja drugoj strani. Sporazum prestaje da važi tri mjeseca nakon datuma prijema takvog obavještenja.

Raskid ovog Sporazuma o saradnji neće uticati na sprovođenje programa i projekata započetih tokom perioda njegovog važenja, osim ako se strane drugačije dogovore.

Ovaj dokument se može mijenjati i/ili dopunjavati pisanim sporazumom između strana.

Izmjene i/ili dopune stupaju na snagu datumom potpisivanja.

Član 8.

Sporazum je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka od strana potpisnica Sporazuma zadržava po dva (2) primjerka.

Opština Bar
Predsjednik Opštine
Dušan Raičević

Grad Sarajevo
Gradonačelnica
Prof. dr. **Benjamina Karić**
